

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Obrazovanje sportskih trenera / Društveni odnosi u sportu

Uslovljenost drugim predmetima	Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta	Dublji uvid u probleme, protivurečnosti i konfuzije vezane za društvene odnose u sportu koji će omogućiti studentima da pravilno sagledaju sopstvenu ulogu, zatim potrebu stanoništva za cjeloživotnim učešćem u sportskim aktivnostima, kao i poseban značaj učešća posebnih populacija u navedenim aktivnostima.
Ime i prezime nastavnika i saradnika	doc. dr Stevo Popović
Metod nastave i savladanja gradiva	Predavanja, seminarski radovi, konsultacije i provjera znanja
I nedjelja, pred.	Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe	
II nedjelja, pred.	Šta predstavljaju društveni odnosi u sportu
II nedjelja, vježbe	
III nedjelja, pred.	Socijalne teorije
III nedjelja, vježbe	
IV nedjelja, pred.	Učešće djece u sportu
IV nedjelja, vježbe	
V nedjelja, pred.	Sport u srednjim školama i na univerzitetima
V nedjelja, vježbe	
VI nedjelja, pred.	KOLOVKOJUM I
VI nedjelja, vježbe	
VII nedjelja, pred.	Nasilje u sportu
VII nedjelja, vježbe	
VIII nedjelja, pred.	Politika i sport
VIII nedjelja, vježbe	
IX nedjelja, pred.	Etnička i rasna pripadnost i sport
IX nedjelja, vježbe	
X nedjelja, pred.	Učešće osoba ometenih u razvoju u sportu
X nedjelja, vježbe	
XI nedjelja, pred.	Rodna ravnopravnost i sport
XI nedjelja, vježbe	
XII nedjelja, pred.	KOLOKVIJUM II
XII nedjelja, vježbe	
XIII nedjelja, pred.	Društvene klase i sport
XIII nedjelja, vježbe	
XIV nedjelja, pred.	Budući izazovi društvenih odnosa u sportu
XIV nedjelja, vježbe	
XV nedjelja, pred.	ZAVRŠNI ISPIT
XV nedjelja, vježbe	
Obaveze studenta u toku nastave	Prisustvo nastavi, obrađivanje zadatih tematskih zadataka, polaganje kolokvija i završnog ispita
Konsultacije	Ponedjeljkom od 10 do 11 časova
Opterećenje studenta u casovima	Nedeljno: 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 60 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno

	opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 22 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 60 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 22 sata (dopunski rad)
Literatura	Popović, S. (2014). Društveni odnosi u sportu. Skripta; Skempler, G. (2007). Sport i društvo. Beograd: Clio.; Koković, D. (2006). Sociologija sporta. Beograd: Sportska akademija.; Cookley, J. (2003). Sport in Society: issues and controversies. New York, NY: McGraw-Hill.; Woods, R. (2011). Social Issues in Sport. Champaign, IL: Human Kinetics.; Smith, E. (2010). Sociology of Sport and Social Theory. Champaign, IL: Human Kinetics.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje	Polaganje dva kolokvija (po 20 poena), prisustvo nastavi i aktivnosti tokom nastave (po 5 poena) i polaganje završnog ispita (50 poena) - prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmet	Nema.
Napomena	nema
Ishodi učenja	Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje sociološke teorije u sportu; Analizira učešće djece i omladine u sportu; Kritički sagledava nasilje u sportu; Analizira odnos potike i sporta; Prepoznaje specifičnosti učešća manjinskih grupa u sportu.